

Informativni list za mikrokreditni proizvod Ekspres kredit



MKD Prodest Banja Luka, Filijala Sarajevo
 Topal Osman Paše 22
 71 000 Sarajevo
 Tel: 033/868-965
 Fax: 051/379-012
 Mail: office@prodestmkd.com

1	Naziv proizvoda/ usluge	Ekspres kredit	
2	Iznos	od 200 - 5.000 KM, primjer na 3000 KM	
3	Rok	od 2 do 36 mjeseci bez grejsa, primjer na 24 rata	
4	Preduslovi	državljeni BiH sa prebivalištem u BiH; da su kreditno sposobni; da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje mikrokredita;	
5	Nominalna kamatna stopa	30% Nominalna kamatna stopa je fiksna i iskazana na godišnjem nivou.	
		U periodu od plasiranja sredstava na tekući račun klijenta do kraja tekućeg mjeseca obračunava se interkalarna kamata po stopi koja je jednaka redovnoj nominalnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se razlikuje u zavisnosti od dana puštanja mikrokredita.	
6	Valutna klauzula	Devizna klauzula vezana za EUR	
7	Metod obracuna kamate	Proporcionalno	
8	Način otplate	Jednaki mjesečni anuiteti	
9	Anuitet	167,74 KM	
	Naknada za obradu mikrokredita	5,00% ili minimalno 50 KM	
10	Polisa osiguranja od slučaja neželjenog događaja	Iznos polise zavisi od tarife osiguravajućih društava kao i od godina starosti klijenta te roka kredita.	
11	Elementi obračuna efektivne kamatne stope	Prikaz elemenata za obračun EKS	
		Iznos glavnice	3.000,00
		Rok (u mjesecima)	24
		Nominalna kamatna stopa	30,00%
		TROŠKOVI	(u KM)
		Troškovi mjenice	5,00
		Naknada za obradu zahtjeva, fiksno, jednokratno	150,00
		Troškovi polise osiguranja kolaterala, fiksno, jednokratno	0,00
		Troškovi registracije zalog, fiksno, jednokratno	0,00
		Troškovi notara, opštinskih ovjera jednokratno, fiksno	0,00
		UKUPNO TROŠAK	155,00
	Ukupan iznos troškova po mikrokreditu	KLIJENT UKUPNO PLAĆA	4.180,72
12	Efektivna kamatna stopa	EKS	41,40%
13	Naknada za prijevremenu otplatu mikrokredita	Korisnik kredita ima pravo u bilo kojem momentu vratiti kredit, u potpunosti ili djelimično i prije roka određenog za vraćanje kredita. Mikrokreditna organizacija ima pravo naplatiti naknadu u visini 1% od iznosa prijevremeno otplaćenog mikrokredita ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o mikrokreditu jednak ili duži od jedne godine. Ako je to period kraći od jedne godine naknada iznosi 0,50% od iznosa prijevremeno otplaćenog mikrokredita. Naknada za prijevremenu otplatu mikrokredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja mikrokredita do dana kada je mikrokredit po ugovoru trebao biti vraćen, niti veća od procentualnog iznosa koji se primjenjivao prilikom obrade mikrokredita.	
		Korisnik kredita ima pravo u bilo kojem momentu vratiti mikrokredit, u potpunosti ili djelimično i prije roka određenog za vraćanje mikrokredita	
14	Informacije u slučaju docnje	Opomene se ne naplaćuju. U slučaju neizmirenja obaveza korisnik ima mogućnost da dobije Opomenu I i II kao i Opomenu pred tužbu-raskid ugovora o mikrokreditu. Opomena I se šalje klijentu nakon 15 dana od dana dospijeća anuiteta Opomena II se šalje klijentu nakon 30 dana od dana dospijeća anuiteta Opomena pred tužbu-raskid ugovora o kreditu se šalje 45 dan nakon propuštanja izmirenja anuiteta. U slučaju propuštanja izmirenja obaveza, MKD je ovlašteno raskinuti ugovor i pokrenuti postupak prinudne naplate pred sudom, na osnovu predatih instrumenata obezbjeđenja.	
15	Zatezna kamata	Ukoliko Korisnik kredita obaveze iz ovog Ugovora ne bude izvršavao u roku, Davalac kredita će, za period kašnjenja pored redovne kamate, obračunati i zateznu kamatu na iznos dospjelih, a neizmirenih anuiteta, u skladu sa zakonom. Na dospjele neizmirene obaveze gdje je od dospjeća proteklo 15 dana Davalac kredita obračunava i naplaćuje zateznu kamatu od Korisnika kredita po stopi od 10,00% godišnje, a promjene obračuna zatezne kamate će se vršiti u skladu sa promjenama zakonskih propisa.	
16	Dodatna prava korisnika:	a) <u>Uvid u kreditnu istoriju:</u> Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka; b) <u>Nacrt Ugovora:</u> Korisnik ima pravo da besplatno dobije nacrt Ugovora izuzev ako MKD u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika procjeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu; Korisnik se može odrediti prednje navedenog prava na izričit zahtjev. c) <u>Odustajanje od ugovora:</u> Korisnik mikrokredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o mikrokreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Korisnik mikrokredita je dužan da o svojoj namjeri da odustane od ugovora obavjestiti MKD u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. d) <u>Zahtjev za plasiranje odobrenih sredstava</u> MKD neće staviti na raspolaganje odobreni mikrokredit Korisniku kredita prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora o mikrokreditu, osim ukoliko Korisnik mikrokredita ne uputi pismeni zahtjev za puštanje sredstava prije isteka navedenog roka, te uz ispunjenje ostalih uslova za plasman mikrokredita definisanih Ugovorom o mikrokreditu	

17	Obezbjedenje	MKD uzima sljedeće instrumente obezbjeđenja: -administrativna zabrana -sudužništvo -polisa u slučaju smrti ili nezgode -jemstvo -zalog na pokretnu imovinu -mjenica
		U slučaju neuredne otplate Davalac mikrokredita može da iskoristi instrumente obezbjeđenja mikrokredita sljedećim redoslijedom: -administrativna zabrana -sudužništvo -polisa u slučaju smrti ili nezgode -jemstvo -zalog na pokretnu imovinu -mjenica
		Uz saglasnost korisnika, MKD može istovremeno pokrenuti postupke prinudne naplate po osnovu svih prednje navedenih instrumenata obezbjeđenja te da može upotrebiti naredni po redoslijedu instrument obezbjeđenja i prije okončanja postupka po prethodno upotrebljenom instrumentu obezbjeđenja.
18	Period i uslovi u kojem važe podaci sadržani u standardnom informacionom listu	Ponuda važi 7 dana od dana preuzimanja

Datum preuzimanja:

Potpis klijenta
